



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

Unsa ang Gisulti sa Bibliya Bahin sa Kakugi? — Bahin 2 • Mga Kasulatan sa KJV nga may Numero ni Strong

BAHIN 2 • USA KA BAG-ONG PAGTUON NGA GITUKOD SA SALIGANG DOKTRINA SA BIBLIYA

Kakugi — Sukaranan nga Doktrina sa Biblia

PULONG SA PAGSUGOD

Ang matag magtutuo mangutana niini nga pangutana: unsaon ko man pagkasayod nga ako magbarog sa kataposan? Ang tubag sa Dios dili pagbati, ug kini wala ibilin sa pagduhaduha. Gibutang sa Dios ang tubag diha mismo sa kamot sa tawo, ug ginganlan niya kini nga kakugi. Dili kini buhat sa lawas lamang, ug dili kini hunahuna nga nagkatag. Kini ang tibuok kasingkasing nga gitumong sa usa ka butang, nga nagdugang og grasya ngadto sa grasya. Walay saad diha sa basahon nga gihatag ngadto sa tapolan. Ang tapolan moingon nga lisod ang dalan, ug siya mohigda. Apan ang makugihon nga tawo mobangon og sayo; siya mangita, siya magbantay, siya maghago, siya magtuon. Sa daan nga pinulongan, ang makugihon nga tawo ug ang lunsay nga bulawan gitawag sa usa ka pulong, tungod kay ang bulawan dili makita nga nagbutang lamang sa dalan — kinahanglan kining kalutan. Kung unsa ang dili mo kalutan, wala pa gayod nimo tinuod nga tinguhaon. Kung unsa ang imong kalutan matag adlaw, siguraduhon kini sa Dios diha kanimo. Gitawag niya ang iyang kaugalingon nga usa ka manghahatag ug ganti — mao kana ang iyang kaugalingong ngalan alang sa iyang kaugalingon — ug gigapos niya ang iyang kaugalingon ngadto sa makugihon: buhata kining mga butanga, ug dili ka gayod mapandol; buhata kining mga butanga, ug ang pultahan mabuksan sa halapad. Mao kana ang Dios nga gipahiluna niini nga pagtuon sa imong atubangan. Susiha kini.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Unsa ang gisugo sa mga magtutuo nga kinahanglan ilang paningkamotan aron matino — ug unsa ang dili gayud buhaton sa nagbuhat niining mga butanga?
2. Unsa ang giingon sa panultihon mahitungod sa kamot, sa kalag, ug sa mga panghunahuna sa masingkamoton — ug sa tapolan?

3. Kinsa ang gantihan sa Dios, ug unsaon pagkakita niya sa masingkamoton sa iyang pag-abot?

ANG PATUKORAN NGA NAHIMUTANG NA — KAKUGI

DILIGENSIYA (SPOUDE) = KATULIN + KASIBOT + KADALIAN SA BUOT — GIPAHIMTANG BATOK SA TAPULAN UG SA HIMBIS (2 Peter 1:5; Proverbs 12:24; Proverbs 6:6-11).

ANG TAMAD MAULIPON + ANG IYANG UMA MITUBO SA MGA TUNOK (Proverbs 12:24; Proverbs 24:30-34).

UNG NAGABALOS SIYA SA MGA NAGASINGKAMOT SA PAGPANGITA KANIYA (Hebreo 11:6).

IPAKITA ANG SAMANG KAKUGI HANGTUD SA HINGPIT NGA PAGSALIG SA PAGLAUM HANGTUD SA KATAPUSAN (Hebreohanon 6:11-12).

» MAGMAKUGIHON KAMO AARON KAMO HIKAPLAGAN NIYA NGA MALINAWON (2 Pedro 3:14).

› NGA MAGMASINGKAMOTON SA TANAN, IDUGANG SA INYONG PAGTOO --> DILI MAKAY-ANG MAO NGA DILI MAHIMONG WALAY BUNGA (2 Pedro 1:5-8).

GATASI NGA MAGMAKUGIHON SA PAGPAMATUOD SA INYONG PAGKATAWAG UG PAGKAPILI --> DILI GAYUD KAMO MAHISUKAMOD (2 Pedro 1:10).

Kini nga Part 2 nagapamatuod sa mao gihapong kamatuoran gikan sa bag-ong hut-ong sa mga saksi.

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“kakugi” — G4710 spoude — kapaspas, kadali, kadasig, kamainiton

ang pagkamasingkamoton diha sa bag-ong pinulongan usa ka pulong-sa-kadali — kini nagdali, kini wala maglangan-langan

“Magmakugi” — G4704 spoudazo — mogamit ug kapaspasan, maghimo ug paningkamot, magmadali ug magmaugdang

Usa ka pulong ang nagbarog sa ilalom sa pagtuon, paghago, pagpaningkamot, ug pagkamakugihon — ang sugo usa lamang ka sugo

“matinud-anong pagpangita” — G1567 ekzeteo — mangita, mag-usisa, mangandoy pag-ayo

ang ganti dili alang niadtong nangandoy, kondili alang niadtong nagapangita kaniya hangtod sa katapusan sa butang

“Tapulan” — G3576 nothros — tapulan, mahinay, sanglot

ang pulong nga gibutang batok sa kakugi — hinay sa pagpamati, hinay sa pagpanunod; ang tapulan dili walay tinguha, siya walay buhat

“sigurado” — G949 bebaio — lig-on, paspas, malig-on

ang kakugi natapos sa usa ka butang nga gipahimuot — usa ka tawag nga gipatuman, usa ka angkla nga sigurado ug malig-on

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang Espiritu mipili sa spoude (G4710, kakugi), nga nagpasabot ug kadali, dili ang zelos (G2205), nga nagpasabot ug kainit. Ang kalayo mahimong mosilaob ug init diha sa abohan ug dili gayod mobalhin. Ang kadali molihok. Ang kakugi dili gumikan sa kainit sa kasingkasing sulod sa balay — kini gumikan sa kon molakaw ba ang mga tiil.)

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“**makugihon**” — **H2742 charuts** — hait, matulis, sama sa galingan nga panggiok nga adunay mga ngipon; usab lunsayng bulawan, sama sa kinalot gikan sa yuta; usab hukom
ang usa ka pulong mao ang tawong makugihon, ang lunsay nga bulawan, ug ang walog sa hukom — kining pagtuon nagakalat alang niana nga bulawan

“**kakugi**” — **H4929 mishmar** — usa ka magbalantay, usa ka bantay, usa ka dapit sa pagtipig
"uban sa tanang pagkamakugihon" mao ang "uban sa tanang pagbantay" — usa ka bantay nga gipahimutang ibabaw sa kasingkasing sama sa ibabaw sa usa ka siyudad

“**kugihan**” — **H3966 me'od** — kusog, gahum, hilabihan
ang mismong pulong nga gihubad nga "sa tibuok mong kusog" — ang diligence mao ang gugma sa hingpit nga kusog

“**pangitaon sa sayo pa**” — **H7836 shachar** — mag-una sa pagbuhat sa usa ka buluhaton, mangita sa sayo pa, sama sa pagbangon sa kaadlawon
ang matinguhaon nga magpangita mobangon uban sa banagbanag; siya mangita una, dili sa kaulahian

“**Tipigan**” — **H8104 shamar** — sa paglikos ug tunok, sa panalipod, sa pagtagad
aron makamatngon nga bantayan mao ang pagtanom ug koral nga tunokon libot sa gisulti sa Dios, aron walay bisan unsa nga makawat niini

BUKSAN NGA ANGKLA

2 Pedro 1:10 Busa, mga igsoon, buhata ninyo ang labing maayo aron nga ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili masiguro alang sa inyong kaugalingon. Kung buhaton ninyo kining mga butanga, dili kamo mangapandol. **[G4417 ptaio ■] [G949 bebaio ■] [G4704 spoudazo ■]**

MAGMAKUGI → ANG INYONG PAGKATAWAG UG PAGKAPILI MAHIMONG MASALIGAN → KON BUHATON NINYO KINING MGA BUTANGA, DILI KAMO MAHIPAHULOG SA BISAN KANUS-A.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — pamatia kon unsa ang kahulogan sa mga pulong: "give diligence" mao ang spoudazo (G4704, give diligence), nga mao ang pagpakusog; "sure" mao ang bebaio (G949, sure), lig-on ug hugot; "fall" mao ang ptaio (G4417, fall), ang pagkapandol. Pagpakusog, ug ang pagbarog motubo nga lig-on, ug ang tiil dili gayod mapandol. Ang pagtawag ug ang pagpili iya sa Dios; ang paghimo niini nga malig-on mao ang kakugi sa gitawag — kini ang tibuok pagtuon diha sa usa ka linya.)

I. ANG SUGO — PAGTUON, PANINGKAMOT, PAGLAKAW NGA MAG-AMPINGON

A. 2 Timoteo 2:15 Paningkamuti pag-ayo nga mapakita nimo imong kaugalingon ingon nga giuyonan sa Dios nga nagtrabaho nga walay ikaulaw, nga sakto ang paggamit sa pulong sa kamatuoran.

[G3718 orthotomeo ■] [G2040 ergates ■] [G4704 spoudazo ■]

TUON-AW → UYON SA DIOS → USA KA MAMUMUO NGA DILI KAULAWAN, SA HUSTONG PAGBAHINBAHIN SA PULONG SA KAMATUORAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang "study" dinhi wala magpasabot sa mga libro lamang. Kini spoudazo (G4704, give diligence), ang sama nga pulong nga gihubad "give diligence" ug "be diligent" — mao ang paggamit sa kadali, ang pagpaningkamot. Ang mamumuo giuyonan tungod kay siya kadali mahitungod sa pulong sa kamatuoran.)

B. Taga Efeso 4:3 Buhata ninyo ang tanan aron maipadayon ang panaghiusa gikan sa Espiritu pinaagi sa kalinaw nga nagbugkos kaninyo. **[G4704 spoudazo ■]**

PAGSULAY SA PAGTIPIG SA PAGKAHIUSA SA ESPIRITU → DIHA SA BUGKOS SA PAKIGDAIT.

C. Taga Efeso 5:15 Busa ampingi ninyo ang inyong kinabuhi, nga dili sama sa mga dili maalamon kondili sama sa mga maalamon. **[G199 akribos ■]**

LUMAKAW NGA MABINANTAYON → DILI SAMA SA MGA BUANGBUANG, KONDILI SAMA SA MGA MANGGIALAMON.

(Ang akong kaugalingong hunahuna — akribos (G199, diligently), gihubad nga "circumspectly" dinhi, nagpasabot nga sakto, husto — walay bisan unsang kataspukan. Ang kakugi dili lamang katulin; kini ang pag-atiman nga gihatag sa matag lakang.)

II. ANG MASIPUGON UG ANG TAPULAN — ANG BAG-ONG PAGSAKSI SA PANULTIHON

A. Panultihon 10:4 Ang kamot nga tapulan makapahimong kabos sa tawo, apan ang kamot sa tawong kugihan makaangkon ug mga bahandi. **[H2742 charuts ■] [H7423 remiyyah ■]**

ANG KAMOT NGA TAPOLAN → POBRE + ANG KAMOT SA MAKUGIHON MAGAHIMONG DATO.

B. Panultihon 22:29 Nakakita ka ba ug usa ka tawo nga hanas sa iyang trabaho? Mobarog siya atubangan sa mga hari; dili siya mobarog atubangan sa mga yano lamang nga mga tawo.

[H4106 mahir ■]

NAKAKITA KA BA UG USA KA TAWO NGA HANAS SA IYANG TRABAHO → MOBAROG SIYA ATUBANGAN SA MGA HARI.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — dinhi ang "diligent" mao ang ikaduhang pulong nga Hebreohanon: mahir (H4106, diligent) — paspas, andam, batid. Kini ang pulong alang sa "andam nga magsusulat" sa mga salmo. Ang charuts (H2742, diligent) mao ang mahait nga tawo; ang mahir mao ang andam nga tawo. Ang usa ka pulong motag-as; ang usa mopadagan— ug ang duha managbarug sa atubangan sa mga hari.)

C. Panultihon 27:23 Siguroha nga nasayod ka sa kahimtang sa panon sa imong mga karnero ug hatagi ug pagtagad ang panon sa imong mga kanding **[H3045 yada ■]**

MAGMAKUGIHON KA SA PAGKAHIBALO SA KAHIMTANG SA IMONG MGA PANON → TAHUDA PAG-AYO ANG IMONG MGA BAKA.

III. DILI TIGPAKYAS, KONDILI MADATO — KAKUGI HANGTUD SA KATAPUSAN

A. Hebreohanon 6:19 Gibatonan ta kining pagsalig ingon nga kasigurohan ug kasaligang angkla sa atong mga kalag, pagsalig nga mosulod ngadto sa kinasulorang dapit luyo sa tabil. **[G949 bebaio ■]**

USA KA ANGKLA SA KALAG, MALIG-ON UG MAPADAYONON.

B. Roma 12:8 Kung ang gasa sa usa mao ang pagpangdasig, padasiga siya. Kung ang gasa sa usa mao ang paghatag, ipabuhat kini kaniya sa walay tihik. Kung ang gasa sa usa mao ang pagkapangulo, ipabuhat kini uban sa pag-atiman. Kung ang gasa sa usa mao ang pagpakita sa kaluoy, ipabuhat kini uban sa kalipay. **[G4710 spoude ■]**

KUNG ANG GASA SA USA MAO ANG PAGKAPANGULO, IPABUHAT KINI UBAN SA PAG-ATIMAN.

C. Roma 12:11 Mahitungod sa pagkamakugihon, ayaw pagduhaduha. Mahitungod sa espiritu, pagmatinguhaon. Mahitungod sa Ginoo, alagari siya. **[G2204 zeo ■] [G4710 spoude ■]**

[G3636 okneros ■]

WALA MAGMATAPULON SA NEGOSYO + MADASIGON SA ESPIRITU + NAG-ALAGAD SA GINOO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang "business" dinhi mao ang pulong nga spoude (G4710, diligence) mismo: dili magmatapolan sa inyong pagkamasibotan. Kini nga pasidaan dili mahitungod sa negosyo. Kini mahitungod sa katulin sa kalag diha sa pag-alagad sa Ginoo.)

D. Judas 1:3 Mga hinigugma, samtang nagmakugi ako sa pagsulat nganha kaninyo mahitungod sa atong hiniusa nga kaluwasan, nagsulat ako kaninyo aron sa pag-awhag kaninyo nga makigbisog gayod sa pagtuo nga gitugyan sa makausa alang sa tanan nga mga magtutuo. **[G4710 spoude ■]**

NAGHATAG AKO SA TANANG KAKUGI SA PAGSULAT → MAKUGIHONG PAKIGBISOG PARA SA PAGTUA.

E. 2 Pedro 1:19 Nakabaton kami niining pulong nga panagna nga hinimo nga may kasigurohan gayod, buhata ninyo ang labing maayo aron sa pagtagad niini. Sama kini sa lampara nga nagadan-ag sa usa ka mangit-ngit nga dapit hangtod nga moabot na ang kabuntagon ug mosubang na ang bituon sa kabuntagon sa inyong mga kasingkasing. **[G949 bebaio ■]**

USA KA LABING MASALIGANG PULONG SA PANAGNA → TAHUD KAMO NIINI, INGON SA USA KA SUGA, HANGTUD MOBANAG-BANAG ANG ADLAW.

IV. ANG MAGAGANTI — SA MGA NAGAPANGITA KANIYA SA MASINGKAMOTON

A. Mateo 7:8 Kay ang tanan nga nangayo, makadawat. Ug ang matag-usa nga mangita, makakaplag. Ug ngadto sa tawo nga manuktok, kini pagaablihan. **[G2212 zeteo ■]**

ANG TAGSATAGSA NGA MANGAYO MAKADAWAT + ANG MANGITA MAKAKAPLAG.

B. Isaias 55:6 Pangitaa si Yahweh samtang mahikaplagan pa siya; sangpita siya samtang anaa pa siya sa duol.

PANGITAA SI YAHWEH SAMTANG MAHIKAPLAGAN PA SIYA → SANGPITA SIYA SAMTANG ANAA PA SIYA SA DUOL.

C. Mga Salmo 105:4 Pangitaa si Yahweh ug ang iyang kusog; pangitaa kanunay ang iyang presensya. **[H1245 baqash ■]**

PANGITAA SI YAHWEH UG ANG IYANG KUSOG → PANGITAA KANUNAY ANG IYANG PRESENSYA.

BABA SA DUHA — ANG BANTAYANG SUGO, NAPAMATUOD PINAAGI SA BABA SA DUHA UG SA IKATULO

Deuteronomio 4:9 Pagmatngon lamang kamo ug bantayi pag-ayo ang inyong kaugalingon, aron nga dili ninyo makalimtan ang mga butang nga nakita sa inyong mga mata, aron nga dili kini mohawa sa inyong kasingkasing sa tanang mga adlaw sa inyong kinabuhi. Hinuon, ipahibalo kini ngadto sa inyong mga anak ug sa mga anak sa inyong mga anak. **[H3966 me'od ■] [H8104 shamar ■]**

BANTAYI PAG-AYO ANG IMONG KALAG → AYAW HIKALIMTI + ITUDLO KANI SA IMONG MGA ANAK.

Panultihon 4:23 Panalipdi ang imong kasingkasing ug bantayi kini uban sa tanang pagkugi, kay gikan niini modagayday ang tuboran sa kinabuhi. **[H4929 mishmar ■] [H5341 natsar ■]**

PANALIPDI ANG IMONG KASINGKASING UG BANTAYI KINI UBAN SA TANANG PAGKUGI → KAY GIKAN NIINI MODAGAYDAY ANG TUBORAN SA KINABUHI.

Judas 1:21 Padayon kamo sa inyong mga kaugalingon diha sa gugma sa Dios, ug paghulat sa kaluoy sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga magdala kaninyo sa kinabuhing walay kataposan. **[G5083 tereo ■]**

MAGPABILIN KAMO SA GUGMA SA DIOS → NGA MAGAPAABUT SA KALOY PADULONG SA KINABUHING WALAY KATAPUSAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — sa baba sa duha ka saksi ang pulong gipahamtang; dinhi ang ikatulo ka baba nag-ingon usab niini: ang totolo ka bakoron dili dali ra mabugto. Si Moises nag-ingon, bantayi ang imong kalag pag-ayo; ang panultihon nag-ingon, bantayi ang imong kasingkasing sa bug-os nga kakugi; si Judas nag-ingon, magpabilin kamo sa gugma sa Dios. Tulo ka pagbantay, usa ka kakugi. Timan-i ang mga pinulongan: ang karaan nga pagbantay mao ang shamar (H8104) ug natsar (H5341), usa ka koral ug usa ka bantay; ang pagbantay ni Judas mao ang tereo (G5083), pagbantay ingon sa mata. Duha ka pinulongan, usa ka sugo: kung unsa ang gihatag sa Dios kanimo, bantayi kini.)

ANG ANINO UG ANG KATUMANAN

Hunahunaa ang usa ka landong nga nagbuy-od sa yuta. Makita nimo ang iyang hulma, apan ang hulma lamang dili makasulti kanimo kon unsa ang naghimo niini — mahimong kini usa ka butang, mahimong kini laing butang nga susama ang gidak-on, ug samtang ang landong lamang ang imong ginatan-aw, mahimo ka lamang mangagpas. Ang landong magpabiling misteryo hangtod ang tinuod nga kahayag magpakita kanimo sa mismong butang. Unya motan-aw ka pagbalik sa landong ug makita nga kadto diay ang hulma sa maong butang sukad pa. Mao kana ang mga hulagway sa Daang Tugon. Kini mga tinuod nga landong, tinuod nga gihulma sa usa ka tinuod nga lawas — "usa ka landong sa mga butang nga umaabot; apan ang lawas iya ni Cristo" (Colosas 2:17). Apan ang usa ka landong "dili mao ang tin-aw nga hulagway" (Mga Hebreohanon 10:1), busa walay bisan kinsa nga makabasa sa tibuok kamatuoran gikan lamang sa landong. Sa pag-abot ni Cristo, ang kahayag nagpakita sa lawas — ug karon motan-aw kita pagbalik sa landong ug makita kon kang kinsa ang hulma nga gidala niini sukad pa.

Shadow Deuteronomio 6:17 Kanunay ninyong tumanon ang mando ni Yahweh nga inyong Dios, ang iyang maligdong nga kasugoan, ug ang iyang balaod nga iyang gisugo kaninyo. **[H8104 shamar ■]**
KANUNAY NINYONG TUMANON ANG MANDO NI YAHWEH NGA INYONG DIOS.

Fulfillment Tito 3:8 Kini nga pulong kasaligan. Buot ako nga kamo masaligon nga mosulti mahitungod niining mga butanga, aron nga kadtong nagsalig sa Dios mahimong matinud-anon sa maayong mga buhat nga iyang gibutang diha kanila. Kini nga mga butang maayo ug mapuslanon alang sa tanang katawhan. **[G5431 phrontizo ■]**

MAG-AMPING SA PAGHUPOT SA MAAYONG MGA BUHAT → MAAYO UG MAPULSANON SA MGA TAWO.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — mao ra kini nga kakugi, apan gibali. Ubos ni Moises, kini nagbantay sa usa ka koral libot sa mga sugo nga nasulat sa bato. Diha kang Cristo, kini mabinantayon sa pagpadayon sa maayong mga buhat nga nagagikan sa pagtuo nga natuohan na. Ang kakugi wala gayod hiwaon; kini gituman. Ang pagtuman sa balaod nahimo nang pagpadayon sa mga buhat sa buhi nga pagtuo.)

PAGSIRA

Isaias 40:31 apan makabaton ug bag-ong kusog kadtong nagpaabot kang Yahweh; manglupad sila sama sa mga agila; managan sila ug dili kapoyan; manglakaw sila ug dili mangaluya. **[H6960 qavah ■]**
ANG MGA NAGAHULAT SA GINOO MAKABAG-O SA ILANG KUSOG → MAGADAGAN, UG DILI MAKAPUL.

2 Pedro 1:11 Niini nga paagi ang agianan pasulod didto sa walay kataposan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo madagayaon nga igahatag kaninyo. **[G2023 epichoregeo ■]**
USA KA GANGHAAN NGA IHATAG KANIMO SA MADAGAYAON GAYUD NGADTO SA WALAY KATAPUSANG GINGHARIAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ania ang tibuok pagtuon sa usa lang ka gininhawa. Ang Dios wala magbiya sa usa ka tawo nga maghunahuna kon siya makabarog ba. Gibutang niya ang butang ngadto sa kaugalingong kamot niana nga tawo ug gitawag kini nga pagkamakugihon. Paningkamoti ang pagkamakugihon, ug ang pagtawag mahimong lig-on, ug ang tiil dili gayod mapandol. Tapula ang kamot, ug ang kalag maghinamhinam apan walay maangkon. Ang makugihon nga kamot magahari; ang makugihon nga kalag pagatambokon; ang makugihon nga tawo makabarog sa atubangan sa mga hari. Ug labaw pa niining tanan, ginganlan sa Dios ang iyang kaugalingon nga tigganti sa mga nagapangita kaniya. Busa bantayi ang imong kasingkasing, bantayi ang imong kalag, bantayi ang imong kaugalingon. Pagtuon, pakigbisog, paglakaw nga mabinantayon. Ayaw kakapoy, kay ang panahon sa pag-ani gitakda na. Ang mao gihapong Dios nga nagtawag kanimo sa pagdagan misaad sa pagbag-o sa imong kusog alang sa pagdagan, hangtod nga mabuksan sa halapad ang agianan paingon sa dayong gingharian.)

PRACTICE QUIZ

1. 2 Pedro 1:10 — buhata ninyo ang labing maayo aron nga ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili masiguro alang sa inyong kaugalingon:

- a) malig-on
- b) sigurado
- c) madagayaon

2. Proverbs 10:4 — ang kamot sa tawong kugihan:

- a) bililhon
- b) magmando
- c) makapahimong dato

3. Efeso 5:15 — busa ampingi ninyo ang inyong kinabuhi:

- a) mainampingon, dili sama sa mga dili maalamon, kondili sama sa mga maalamon
- b) takus sa Ginoo ngadto sa tanang pagpahimuot
- c) diha sa Espiritu

4. 2 Timothy 2:15 — Paningkamuti pag-ayo nga mapakita nimo imong kaugalingon ingon nga giuyonan sa Dios nga nagtrabaho nga walay ikaulaw, nga sakto ang paggamit sa:

- a) ang pulong sa kinabuhi
- b) ang pulong sa saad
- c) ang pulong sa kamatuoran

5. **Mateo 7:8 — kay ang tanan nga nangayo, makadawat, ug ang matag-usa nga mangita,**

- a) makakaplag ug pahulay
Makakaplag
- c) mapuno

6. **Proverbio 4:23 — bantayi ang imong kasingkasing uban sa tanang pagkugi; kay gikan niini:**

- a) nagagikan ang mga daotang hunahuna
- b) usa ka tuboran sa kinabuhi
- c) gikan niini modagayday ang tuboran sa kinabuhi

7. **Isaias 40:31 — apan makabaton ug bag-ong kusog kadtong nagpaabot kang Yahweh; sila:**

- a) manglupad sila sama sa mga agila
- b) motindog atubangan sa mga hari
- c) dili gayud mapukan

TUBAG NGA SUSI: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-a

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

→ **GIUNSA SA LANDONG PAGDALA OG KAHAYAG: ANG KAKUGI NGA KANHI GITUMONG NGADTO SA MGA PAPAN NGA BATO (DEUTERONOMY 6:17) KARON GITUMONG NGADTO SA PAGPADAYON SA MAAYONG MGA BUHAT NGA NAGAGIKAN SA BUHI NGA PAGTUO (TITUS 3:8). ANG SUGO NGA NATUMAN MAHIMONG MAAYONG BUHAT NGA GIPADAYON.**

GIUNSA PAGBUKAS KINI SA BAG-ONG PAKIGSAAD: ANG "PAGHIMO SA KAKUGI" GIABLIHAN SA IYANG KAUGALINGONG PAMILYA SA MGA SUGO — PAGTUON (2 TIMOTEO 2:15), PAGPANINGKAMOT (EFESO 4:3), PAGLAKAW NGA MABINANTAYON (EFESO 5:15). USA KA PULONG, SPOUDAZO (G4704, PAGHIMO SA KAKUGI), GISULTI SA LAIN-LAIN PAAGI.

→ **GIUNSA ANG MGA PULONG NGA HINUNGدانON: ANG HEBREOHANONG PULONG ALANG SA MASINGKAMOTON (CHARUTS, H2742, DILIGENT) NAGPASABOT USAB OG LUNSAY BULAWAN, HAIT, UG HUKOM. ANG GRIYEGO NGA PULONG ALANG SA KAKUGI (SPOUDE, G4710, DILIGENCE) NAGPASABOT OG KADAGMIT. ANG MASINGKAMOTON NGA TAWO MAOY USA KA TAWO NGA NAKAHUKOM UG NGA NAGLIHOK.**

→ **GIUNSA KINI PAG-APIL KANIMO: BANTAYI ANG IMONG KASINGKASING UBAN ANG TANANG KAKUGI (PROVERBIO 4:23). AYAW PAGKATASPUKAN SA BULUHATON (ROMA 12:11). PANGITAA ANG GINOO SAMTANG SIYA HIKAPLAGAN (ISAIAS 55:6). ANG KAKUGI MAGSUGOD KARONG ADLAWA, DIHA SA BUTANG NGA HIKAPLAGAN SA IMONG KAMOT NGA BUHATON.**

→ **UNSA ANG KAHULUGAN NIINI ALANG SA KAHANGTURAN: ANG USA KA PAGSULOD IGAHATAG NGA MADAGAYAON NGADTO SA WALAY KATAPUSANG GINGHARIAN (2 PEDRO 1:11). ANG KAKUGI DILI LAMANG ALANG NIINI NGA KINABUHI; KINI ANG PAGPANGHIMATUOD SA UMAABOT.**

DALAN-DALAN: ANG "PANINGKAMOT" (SPOUDAZO, G4704) MAO USAB ANG PULONG NGA ANAA SA LUYO SA "NAGAPANINGKAMOT SA PAGBANTAY SA PAGKAHIUSA SA ESPIRITU" (EFESO 4:3) — SUNDAHA ANG KAUBANAN NIINI NGA PULONG UG TAN-AWA KON UNSA ANG GIGAHIN NGA PANINGKAMOT SA MGA EPISTOLA.

UNSA MAY KINAHANGLAN MONG BUHATON AKON MALUWAS?

Tan-awa ang atong pagtuon sa Bibliya — "Unsa ang Kinahanglan Kong Buhaton Aron Maluwas"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).